



JUDIT

Ang Judit mubong nobela (basaha ang pasiuna sa Ester).

Adunay saad nga gihimo ang Diyos kang Abraham (Gen 12:2-3); klaro pa kining gisubli sa Levitico 26 ug sa Deuteronomio 28. Sumala sa maong saad, ang Diyos manalipod sa iyang katawhan kun magtuman sila sa Balaod, apan itugyan niya sila sa mga kaaway, kun dili sila mosunod sa Balaod.

Ang nobela ni Judit (Judit nagpasabot og babaye nga taga Juda), misulay pagpadyag nga gituman sa Diyos ang iyang saad.

Dili pa lang dugay nga nabalik ang katawhan sa Diyos gikan sa ilang pagkabihag. Gibangon nila pag-usab ang Jerusalem, lakip ang Templo; gibalik nila ang pagsimba sa Diyos ug gipuy-an ang tibuok nasod. Sa laktod, nagpuyo sila nga maunongan sa Diyos sumala sa iyang saad, ug gipanalipdan sila.

Ang gahom nga naglaglag

[1] ¹Ika-12 kadto ka tuig sa paghari ni Nabucodonosor, ang hari sa Asiria. Siya ang naghari sa bantogang syudad sa Ninive. ²Ug sa maong panahon si Arfaxad, ang hari sa Media, nagmando usab sa Ekbatana nga ³gipalibotan niyang paril hinimo sa bato. Ang gidak-on sa matag bato: usa ka metro ug tunga ang gilapdon samtang may tulo ka metros ang gihabogon. Ang paril may 30 ka metros ang gihabogon ug 25 ka metros ang gilapdon. ⁴Nagbuhat siya ng bantayan sa mga ganghaan sa syudad nga may 50 ka metros ang gihabogon ug may sukaranan nga 20 ka metros ang gilapdon. ⁵Ang matag ganghaan may gihabogon nga 35 ka metros ug 20 ka metros ang gilapdon. Igo gayod nga makaagi ang iyang mga maisog nga kasundalohan sa kabalyeriya ug impanteriya. ⁶Niadtong panahona nakig-away si Nabucodonosor kang Hari Arfaxad sa Dakong Patag duol sa yuta sa Ragau.

⁷Ubay-ubay ang mga nasod nga nakigabin kang Hari Arfaxad. Ang nagpuyo sa kabukiran miabbin kaniya ingon man ang taga Eufrates, Tigris ug Hidaspes ug ang nagpuyo sa kapatahan nga gimirandoan ni Ariok nga hari sa Elam. Ubay-ubay ang nasod nga mitipon aron makig-away sa mga anak ni Yeleud.

⁸Nagpadal si Hari Nabucodonosor og menshae sa mga taga Persia, ug sa taga kasadpan, Cilicia, Damasco, Lebanon ug Antilibanon, ingon man sa taga baybayon, ug sa mga dapit sa Carmelo, Gilead, iba-

baw sa Galilea ug sa Dakong Patag sa Esdrelon; ⁹hangtod sa taga Samaria ug kabisit nga lungsod, ug sa pikas bahin sa Jordan, hangtod sa Jerusalem, Betania, Jelus, Kades, sa sapa sa Ehipto, Tafnes, Rameses, ug sa tibuok nasod sa Gosen; ¹⁰hangtod sa luyo sa Tanis ug Memfis, ug sa anaa sa Ehipto hangtod sa utlanan sa Etiopia.

¹¹Apan silang tanan wala manumbaling sa gihangyo ni Hari Nabucodonosor, ang hari sa Asiria ug wala mosalmot sa gubat. Kay giisip man ang hari nga ordinaryong tawo, wala siya kahadloki. Gipapauli nila ang iyang mensahero nga walay dala ug naulawan siya. ¹²Nakapalagot kini pagayo kang Hari Nabucodonosor. Busa, naumpa siya sa ngalan sa iyang trono ug gingharian nga silotan niya ang tanang distrito sa Cilicia, Damasco ug Siria. Gipanumpta niya nga patyon sa espada ang tanang nagpuyo sa yuta sa Moab, Amon, sa tibuok Juda, ug tanang taga Ehipto hangtod sa tampi sa duha ka dagat. ¹³Sa ika-17 ka tuig nga paghari ni Nabucodonosor, nakig-away siya kang Hari Arfaxad. Iyang gibuntog si Hari Arfaxad ug gipasibog ang kasundalohan niini lakip ang tanang karwahe ug kabalyeriya. ¹⁴Nailog ni Nabucodonosor ang tibuok lungsod. Sa kataposan miabot sila sa Ekbatana, ug ilang giguba ang mga tore ug kadalamon. Gigun-ob nila ang matahom nga syudad ¹⁵ug gigukod si Arfaxad sa kabukiran sa Ragau. Iya kining gipana hangtod nga namatay. ¹⁶Daghagh manggugubat ang misunod kaniya balik sa

Ninive. Uban ang iyang tibuok kasundahan naglingawingaw sila didto ug nagsauhog sulod sa 120 ka adlaw.

2 •¹ Sa ika-18 ka tuig nga paghari ni Nabucodonosor sa ika-22 ka adlaw sa unang bulan nianang tuiga, gihisgotan nila sa bayal sa hari sa Asiria, ang pagsilot sa tanang nasod nga misupak sa iyang kmandoan,² Nagpatawag og tigom ang hari sa Asiria alang sa iyang mga ministro ug mga halangdon sa gingharian ug gisugilan sa tinagoang plano.³ Gipahibalo niya sa katawhan ang hingpit nga paglaglag sa kayutaan ug pagsilot sa wala manumbaling sa iyang mando.

⁴ Dihang nakahukom na si Nabucodonosor, hari sa Asiria, gipatawag niya si Holopernes, ang pangulog heneral sa iyang mga sundalo ug luyo-luyo niya, lya kining giingnan: ⁵ “Mao kini ang gisulti sa Gamhanang Hari, ang Ginoo sa tibuok kalibutan. Lakaw, pagdala og mga lalaki nga tinuod gayod nga mga maisog, mga 120 sa impanteriya, ubay-ubay nga kabayo ug 12,000 ka kabalyero.⁶ Sulonga ang tanang nasod sa kasadpan ug siloti ang tibuok katawhan kay wala sila sa manumbaling sa akong gimando.⁷ Ingna sila niga kinahanglang magpasakop sila kanako sa yuta o sa tubig. Kay sa ako unyang kasuko, manguna ako pagsulong kanila. Tabonan ko ang ibabaw sa yuta sa mga tunob sa akong kasundahan, ug itugyan ko sila sa kamot niini aron ilogon ang ilang yuta.⁸ Akong pun-on ang kawalogan sa mga samdan og paawason ko ang mga patay sa suba ug sapa.⁹ Dad-on ko sila sa kinatuman sa kalibutan, isip mga bihag nga binilanggo.¹⁰ Busa, lakaw karon dayon ug iloga ang tanang kayutaan sa akong ngalan; kon motahan sila sa kaugalingon bantayi sila hangtod sa akong pag-abot aron pahamtangan ko sa silot.¹¹ Kon mosukol sila ayaw silag kaluy-i. Patya sila ug iloga ang tanang butang nga anaa dihang dapita.¹² Kay ipanumpa ko nga samtang buhi pa ako ug pinaagi sa gahom sa akong gingharian, pangunayan ko pagbuhat ang akong gipanumpaan.¹³ Busa, ikaw, ayawg supaka ang kabubut-on sa imong labawng hari. Hinunoa, sunda ang iyang mando. Ayaw bisa bisag unsa ang iyang mga sugo.”

¹⁴ Mibiya dayon si Holopernes atubangan sa Hari sa Asiria nga iyang labaw, ug gitigom ang tanang opisyal sa kasundahan sa Asiria.¹⁵ Gipundok niya ang mokabat sa 120,000 ka labing hanas nga kasun-

dalohan para sa grupo sumala sa sugo sa iyang labaw ug 12,000 ka mamamana.¹⁶ Ug gipahimutang sa hustong dapit ang tanang manggugubat.¹⁷ Nagdala usab sila og mga kameleyo, asno ug mula aron adunay kargahanan sa ilang gamit. Ingon man nagdala silag ubay-ubayeng karnero, baka, kanding ug uban pa aron sud-anon.¹⁸ Busa, aduna silay pagkaon alang sa mga sundalo ug nadawat nila ang mga bulawan ug plata gikan sa panudlanan sa hari.

¹⁹ Kaiban ni Holopernes, milakaw ang tibuok niyang kasundahan, mga karwah-he, kabalyeriya ug ang piniling hanas sa impanteriya. Sila ang nag-una kang Hari Nabucodonosor pag-ilog sa tibuok yuta sa kasadpan.²⁰ Nagsunod kanila ang bagang duot sa katawhan. Tungod sa ilang kadaghan sama sila sa dulong o abog sa kayutaan.

²¹ Human sa tulo ka adlaw nilang lakaw gikan sa syudad sa Ninive, miabot si Holopernes uban ang iyang mga sakop sa kapatagan sa Bektiles. Didto sila nagkampo atubangan sa syudad duol sa kabukiran sa amihanang bahin ibabaw sa Cilicia.²² Giikan didto mipadayon sila sa kabungtoran.²³ Gilaglag nila sa hingpit ang tibuok yuta sa Put ug Lud. Gisakmit ang tanang butang sa katawhan sa Rassis ug Ismael sa utlanan sa kamingawan sa habagatang bahin sa nasod sa Jeleon.²⁴ Unya, misubay sila sa Eufrates ug mitabok sa Mesopotamia. Gipangguba nila ang tanang syudad ibabaw sa suba hangtod nga miabot sila sa dagat.²⁵ Giilog nila ang yuta sa Cilicia ug gipamatay ang tanang misukol kanila. Ug miabot sila sa habagatang bahin sa yuta sa Yafet padulong sa Arabia.²⁶ Gilibotan nila ang tanang taga Media ug gisunog ang mga tolda ug gipang-ihaw ang mga binuhing hayop.²⁷ Midulhog sila sa kapatagan sa Damasco nga niadtong panahona mao ang ting-an si trigo. Gisunog nila ang kau-mahan, gipang-ihaw ang tanang kahayopian lakip ang mga itoy. Gitulis pa gayod ang kalungsoran, ug gipamatay sa espada ang tanang batan-ong lalaki.²⁸ Nagkagliyang ug nangalisang ang tanang lumolupyo sa kababayonan sa Tiro, Sidon, Sur, Okina ug Jammia, Asdod ug Askalon.

3 ¹ Busa, nagpadala kining mga nasora og mga sinugo sa kalinaw kang Holopernes nga nagtanyag kaniya og pakigdait.² “Tan-awa, giisip namo ang among kaugalingon nga alagad ni Nabucodonosor. Buhata ang gusto nimong buhaton.³ Ang tanan namong kaumahan, ang tibuok kayu-

• **2.1** Si Nabucodonosor, ang hari sa Ninive nagpakanaoq og balaod nga nagsugo nga kinahanglang ilhon siya isip bugtong diyos. Misupak ang katawhan. Busa, nagpadala ang

hari og mga sundalo aron pugson sila pagtuman. Gipukan niya ang hari sa Media; ug gitatubang karon ang mga Judio.

taan, ang kabukiran nga gitamnan sa trigo, mga baka ug kahayopan, ang tanan gayod nga ania sa inyong atubangan – gamita sumala sa imong kagustohan.⁴ Imo na hangtod ang among lungsod ingon man ang mga lumolupyo niini, himoa ang gusto mong buhaton.”⁵ Kining mga tawhana nangadto kang Holopernes, ug kanay ilang gisulti.

⁶ Milugsong si Holopernes sa kababayanan uban ang kasundalohan. Nagpatindog siya og garison sa kalungsoran sa bungtod. Nagpili siyang mga tawo sa kada lungsod aron himoing grupo nga reserba.⁷ Busa, gisugat si Holopernes sa tagilung-sod ug kasilinanang kayutaan nga nagdala ng mga kwentas nga bulak, nagsayaw ug nanag-awit dinuyogan sa tamborin.⁸ Bisan pa niana gilaglag niya ang tanan nilang kautyaan ug gipamutol ang sagradong mga kahoy. Giguba niya ang tanang diyos-diyos aron ang tibuok katawhan sa nagkalain-laing pinulongan mosimba kang Hari Nabucodonosor lang ug ilhon siya nga diyos.

⁹ Unya, miabot siya atbang sa Esdrelon, duol sa Dotan, atubangan sa taas nga laray sa mga bungtod sa Juda.¹⁰ Nagkampo sila taliwala sa Geba Esitopolis, ug nagpabilin didto sulod sa usa ka bulan aron pagpangita og makaon alang sa iyang kasundalahan.

4 ¹ Nahibaloan sa mga anak sa Israel sa Juda ang nahitabo sa ubang kanasoran tungod ni Holopernes, ang pangulong Heneral ni Nabucodonosor, hari sa Asiria. Gitulis niya ang silingang kabalangayan ug giguba ang mga santwaryo.² Ug nangalinsang sila ug nahadlok kang Holopernes kay unsa unyay iyang buhaton sa Jerusalem ug sa Templo ni Yahweh nga ilang Diyos.³ Gibati nila ang dakong kabalalaka, kay bag-o pa silang nakabalik sa ilang puluy-anan sa Juda gikan sa pagkabihag. Bag-o pa nilang nabangon ang templo ug ang ubang kagamitan sa altar ug sa Santwaryo tungod sa pagpasipala niini.⁴ Busa, nagpadala sila og pasidaan sa tanang rehiyon sa Samaria, Kona, Bet-horon, Belmain, Jerico, Hoba ug Esora ug sa walog sa Salem.⁵ Giokupa nila ang tibuok kinatumanyan sa bukid. Gipangayo ang mga lutsasan sa lungsod ug nagtigom sila og pagkaon agi og pangandam sa gubat. Maayo gani kay bag-o pa silang na-kaani sa ilang kaumahan.

⁶ Ang pangulong pari sa Jerusalem nga si Joakim nagsulat sa taga Betulia ug Betomestaim atbang sa Esdrelon sa bukana padulong sa patag sa Dotan.⁷ Iya silang gisugo nga magkatagkatag sa kadalanan sa bukid padulong sa yuta sa Juda. Kon adunay mosulong dali rang masanta kay pig-ot man ang maong agianan; igo ra sa duha ka tawo.

⁸ Gituman sa mga anak sa Israel ang maong sugo sa labawng pari nga si Joakim ug sa konseho sa mga pangulo sa Jerusalem.⁹ Ang tibuok katawhan sa Israel hugot nga nag-ampo og nangamuyo sa Diyos ug nagmapamaubsanon sa iyang atubangan.¹⁰ Nagsul-ob silang tanan og sako, ang mga lalaki, babaye ug kabataan, lakip ang mga hayop gibakosan usab, ang mga langyaw nga napguyo didto ug ang ilang mamumuo ug sulugoon.¹¹ Miyukbo atubangan sa templo ang tanang taga Jerusalem. Nagbutang sila og abo sa ilang ulo ug giisa ang ilang kamot aron mangamuyo atubangan ni Yahweh.¹² Gitabonan nila og sako ang Altar, ug silang tanan nangamuyo sa Diyos sa Israel nga una dili niya itugot nga pamatyong ang ilang kabataan, lugoson ang ilang asawa, laglagon ang kalungsoran, pasipad-an ang Santwaryo. Ug nga dili una sila mahimong kataw-anan sa ubang kanasoran.

¹³ Gidungog ni Yahweh ang ilang pag-ampo. Gisud-on ang ilang pag-antos. Ang katawhan sa tibuok Juda nagpuasa sulod sa daghang adlaw. Ang atua sa Jerusalem napuasa atubangan sa Santwaryo ni Yahweh nga Makagagahom.¹⁴ Ang pangulong pari nga si Joakim, ug ang tanang kaparian ug mga Ministro sa Jerusalem nagtindog atubangan ni Yahweh nga nagsul-ob og sako; naghalaad sa walay hunong nga sakripiso ug pag-ampo uban ang kinabubutong halad sa katawhan.¹⁵ Nagbulibod sila og abo sa ilang mga purong. Sa hiniusang kusog nagsangpit sila kang Yahweh, nangamuyo nga bantayan niya ang tibuok balay sa Israel.

5 ¹ Pagkahibalo ni Holopernes, heneral nga taga Asiria, nga ang mga Israelite nangandam sa gubat naglagot siya pag-ayo. Labi na kay iyang nahibaw-an nga gilig-on pag-ayo ang mga salipdan sa tumoy sa bukid og gisampongan ang mga agianan sa bukid ug gialihan ang kapatahan.² Mibukal ang iyang dugo sa kalagot og gipatawag niya ang mga pangulo.³ Nangutana siya sa mga pangulo sa taga Moab, sa mga heneral sa taga Amon ingon man sa tanang gobernador sa kayutaan subay sa kabaybayanon. Miingon siya: “Kamong taga Canaan, tug-ani ako, kinsa kining mga tawhana nga nanimuyo sa kabukiran? Diing syudara sila gikan? Unsakalig-on ang ilang kasundalohan? Diin gikan ang ilang gahom ug kusog? Ug kinsa ang Hari nga nagpaluyo kanila?⁴ Nganong bala sila moyukbo kanako sama sa gibutah sa taga kasadpan?

⁵ Mitubag si Ahior, ang pangulo sa mga Amonita: “Senyor, kon mahimo pamati. Sultihan ko ikaw sa tinuod mahitungod nining mga tawhana nga namuyo sa kabuki-

ran duol sa inyong gikampohan.⁶ Kining mga tawhana kaliwat sa taga Caldea.⁷ Sa mga nangaging adlaw nagpuyo sila sa Mesopotamia kay dili sila gusto nga mosimba sa mga diyos-diyos sa ilang kagikanan.⁸ Gibiyaan ang mga diyos-diyos sa ilang kagikanan ug gisimba nila ang Diyos sa Langit nga maoy ilang giila. Tungod niini gipalaysa sila ug miadto sa Mesopotamia. Mipuyo sila didto sulod sa dugay nga panahon.⁹ Dayon, gimandoan sila sa ilang Diyos pagbiya sa ilang gipuy-an aron modto sa yuta sa Canaan. Didto sila nagpuyo ug nahimong adunahan kaayo sa mga bulawan, plata ug hayopan.

¹⁰ Dihang miabot ang dako kaayong kagutom sa yuta sa Canaan, ang mga Israelita nanglugsong sa Ehipto ug nagpabilin didto samtang aduna pay igong makao. Unya, midaghan sila pag-ayo nga dili na maihip ang ilang kaliwatan.¹¹ Apan gikontrahan sila sa hari sa Ehipto. Gipahimusan sila ug gidaugdaog. Gipahimo og mga tisa. Gipakaulawan ug gitratar isip ulipon.¹² Busa, gitawag nila ang ilang Diyos nga nagsilot sa tibuok Ehipto. May sakit nga mitakboy sa mga Ehiptohanon nga walay kaayohan. Busa, gipapahawa ang mga Israelita.

¹³ Unya, gipauga sa Diyos ang Pulang Dagat sa ilang atubangan.¹⁴ Ug gidalda sila subay sa dalan sa Sinai ug Cades Barnea. Giabog sa mga Israelita ang mga lumolupyo ngadto sa kamingawan.¹⁵ Gipuy-an nila ang kayutaan sa mga Amorreo ug gipuo ang mga Hesbonita. Dihang nakatabok na sila sa Jordan, gipanag-iya nila ang tibuok kabungtoran.¹⁶ Gipapahawa nila ang mga Kananeo, Pereseo, Jebuseo, Sikemita ug Guirhaseo. Ug didto nagpuyo sila sulod sa taas nga panahon.

¹⁷ Milambo sila samtang wala sila makasala batok sa Diyos. Kay ang ilang Diyos nga naligutgot sa sala dapig kanila.¹⁸ Apan kon mahisalaag sila sa dalang gipasubay kanila, hingpit ang ilang pagkalaglag sa pakig-away. Ug dad-on sila isip mga bihag sa nasod nga dili ilaha. Gipatag ang Templo sa ilang Diyos. Ug ang mga syudad gilog sa mga kaaway.¹⁹ Karon mobalik na usab sila sa Diyos, nhahibalik usab sila gikan sa pagkahininginlan sa lainlaing dapit diin gipatibulaag sila. Nakuha nilag balik ang Jerusalem, diin nahimutang ang ilang Santwaryo. Nanimuyo sila sa kabukiran kay nagpabilin man kining biniyaan.²⁰ Karon, Halangdong Labaw, kinahanglang suataon nato kon may kasaypanan ba kining maong katawhan.²¹ Kun nakasala sila batok sa ilang Diyos, nan, sulongon nato sila og tataw kaayo ang ilang pagkaparot. Apan kun walay kasal-anan ang ilang katawhan, pasagdi sila. Kay nahadlok ako

nga ang ilang Ginoo ug Diyos manalipod kanila isip ilang taming. Makasaksi ang tibuok kalibutan sa atong kaparotan."

²² Karon nahitabo nga pagkahuman og sulti ni Ahior, ang tibuok katawhan nga nag-alirong sa tolda misaway ug misupak kaniya. Ang mga opisyal ni Holopernes ug ang mga lumolupyo sa kabaybayanon ug sa Moab gustong mobunal kaniya. Nag-ingon sila:²³ "Wala kami mahadol sa mga anak sa Israel. Tan-awa! Wala silay kusog. Luya sila kaayo pagpadayon sa bangis nga pakig-away.²⁴ Mangadto kita ug mahisama sila sa pan alang sa tibuok mong kasundalohan, Agalon nga Holopernes."

6 ¹ Dihang milurang na ang kaguliyang sa mga tawo nga nag-alirong sa tolda, miingon si Holopernes kang Ahior atubagan sa tanang langyaw ug sa tibuok katawhan sa Moab: ² "Kinsa ka man, Ahior? Ikaw ug ang tanang katawhan sa Moab gisubornohan ba sa Israel aron managna batok kanamo sama sa imong gibuhut karon? Kinsa ka man nga momando kanako nga dili makig-away sa mga Israelita kay adunay manalipod kanila? Kinsa ba ang Diyos gawas ni Nabucodonosor? Ipadalda niya karon ang iyang kasundalohan ug wagtagon silang tanan ibabaw sa yuta. Ang ilang Diyos dili makatabang kanila.³ Apan kami, mga sulugoon sa Hari, dugmokon namo sila nga daw usa lang ka tawo. Dili sila makasukol sa dasmag sa among mga kabayo.⁴ Sunogon namo silang tanan sulod sa ilang balay. Kanang tibuok bikud magbanaw sa ilang dugo. Ang mga kapatagan mapuno sa ilang patayeng lawas. Dili kami nila mapugngan ug sigurado gayod nga malaglag silang tanan. Kana maoy gipanagna ni Hari Nabucodonosor nga among gitahod, ang hari sa tibuok kalibutan. Iya kanang gibungtan busa, dili mapakyas ang iyang mga mando.

⁵ Apan ikaw Ahior, sinuholan ka nga Amonita. Nagsugilon ka niini ug nagpaila sa imong kamabudhion. Sukad karon dili ka makakita pag-usab sa akong nawong samtang dili pa ako makapanimalos niining kaliwat gikan sa Ehipto.⁶ Ang espada sa akong mga sundalo ug ang bangkaw sa akong mga opisyal motusok sa imong kilid. Ang imong patayeng lawas mahitiwon unya sa mga patay sa Israel.⁷ Karon dad-on ka sa akong mga sulugoon sa kabukiran ug ibilin sa usa sa mga lungsod nga anaa sa bakilid⁸ aron ka mahiagom sa ilang daugatan.⁹ Apan kon nagtoo ka nga dili sila mapildi, dili ka angay nga magulo. Ako kining nagsulti ug matuman ang tanang kong gipamulong."

¹⁰ Misugo si Holopernes sa iyang mga sundalo nga nag-alirong sa tolda nga dak-

pon si Ahior ug dad-on sa Betulia unya, itugyan sa mga Israelita.¹¹ Gidakop si Ahior sa mga sundalo ug gipagawas sa kampo padulong sa kapatagan. Gikan didto mipadayon sila sa kabukiran ug mi-hunong sa tubod sa tiilan sa Betulia.¹² Pag-kakita sa kalalakin-ang lumolupyo nga atuua sa tumoy sa bukid, niadtong nag-padulong nga mga sundalo ni Holopernes, nangandam sila. Cikuha ang ilang mga hinagiban og nanggawas padulong sa tumoy sa bukid. Ang mga manirador mipaulan og mga bato sa kaaway. Busa, napugnang ang ilang pagtungas sa tumoy sa bukid.¹³ Nag-pasalipod ang mga sundalo, gigaidsi si Ahior ug gibiyaan nga naghigda sa yuta sa tiilan sa bukid. Dayon namaik sila kang Holopernes nga ilang labaw.

¹⁴ Nanulong ang mga Israelita; giduon nila si Ahior, gibadbaran sa gapos ug gida-la sa Betulia. Gipakita siya sa kadagkoan sa lungsod¹⁵ nga nianong panahona mao si Ozias nga anak ni Mikeas gikan sa tribu ni Simon, si Jabring nga anak ni Gotoniel ug si Jarming ang anak ni Melkiel.¹⁶ Ug mipatawag sila og tigom sa tanang kadagkoan sa lungsod. Mitambong usab ang kabatan-onan ug kababayen-an. Gipalingkod nila si Ahior taliwala sa katawhan ug gipangutana ni Ozias unsay nahitabo.¹⁷ Agi og tubag, gisuginlan sila ni Ahior mahitungod sa tigom sa konseho ni Holopernes ug gisaysay ang tanang nahitabo sa atubangan sa taga Asiria. Ingon man ang mga pulong sa panghulga ni Holopernes batok sa mga Israelita.

¹⁸ Pagkabati sa katawhan niining istor-yaha, nanghapa sila sa yuta, nag-ampo sa Diyos ug nangayo og pakitabang.¹⁹ Miringon sila: "Yahweh, Diyos namo sa Langit, tan-awa ang pagka-insultador sa taga Asiria. Kaluy-i kining imong katawhan nga gipakaulawan. Karong adlawna tan-awa ang katawhan nga gihalad kanimo."²⁰ Gidasig nila si Ahior ug mainitong gipahalipayan.²¹ Gidala siya ni Ozias gikan sa tigom ngadto sa iyang balay. Ug gihikayan niya og pagkaon ang mga kadagkoan. Nianang tibuok gabii nag-ampo sila sa Diyos sa Israel; nangaliyupo nga iyang tabangan.

7 ¹ Pagkaugma mimando si Holopernes sa iyang kasundalohan ug sa katawhan nga miduyog kaniya sa pagkampo sa Betulia. Ilang ilogon ang kabukiran, ug makig-away sila sa mga Israelita.² Ug nanglakaw ang tanang maisog nga mang-gugubat nianang adlawa. Kadto maoy labing dakong pundok nga gilangkoban sa kasundalohang mokabat sa 170,000 sa impanteriya ug may tig-atiman sa kahimanan ug ang katawhang mikuyog kanila.³ Nag-kampo sila sa walog sa Betulia duol sa tubod. Miabot anggilapdon sa ilang kampo

gikan sa lungsod sa Dotan hangtod sa Belbain. Gikan sa Betulia hangtod sa Cyamon atbung sa Esdrelon ang gitas-on.

⁴ Dihang nakita sa mga Israelita ang gi-daghanon sa kaaway gibati sila og dakong kahadlok. Nag-ingnanay sila sa usag-usa: "Walay duhaduha panitan niining grupoha ang tibuok nasod. Dili makapugong ang taas nga kabukiran, ang mga lugot ug ang kabungtoran sa ilang pagtungas."⁵ Bisan pa niana ang matag-usa mikuha sa iyang hinagiban. Nagdagkot sila og kalayo ibabaw sa mga tore ug nagbantay sa tibuok gabii.

⁶ Sa ikaduhang adlaw, gipalaray ni Holopernes ang tanan sa kabalyeriya atubangan sa mga Israelita sa Betulia.⁷ Gisubay niya ang mga agianan paingon sa lungsod. Cipangita ang tinubdan sa tubig ug ilang giilog. Gipabantayan kini sa kasundalohan ug mibalik siya sa iyang mga kaurban.⁸ Miduol kang Holopernes ang mga pangulo sa mga Edomite, mga komander sa Moabita ug mga heneral sa kababayonan ug mingon:⁹ "Pamatia kami talahoron. Sa ingon, dili makaangkon sa kapildihan ang imong kasundalohan.¹⁰ Mas gisaligan pagayo sa mga Israelita ang kataas sa kabukiran nga ilang gipuy-an kay sa ilang hinagiban. Kay dili kini madalidalog abot tungod sa gihabogon sa bukid.¹¹ Talahoron, kon gusto kang maluwas ang kinabuhi sa imong mga sundalo, ayaw pagpakig-away kanila.¹² Pabilin sa imong kampo ug ampingi ang imong mga sundalo sa grupo. Apan isalig sa imong mga sulugoon ang pagsampong sa tubig nga nag-agas sa tiilan sa bukid,¹³ kay diha magkalos og tubig ang taga Betulia. Mangamatay silang tanan sa kauhaw. Tungod niiana, ilang itugyan ang lungsod. Motungas kami ug ang imong ginsakpan sa tumoy nga naglibot nianang bukid. Maghimo kami og kampo aron mabantayan ang bisagkinsa kanila nga mogawas sa lungsod.¹⁴ Mangaluya sila tungod sa gutom ug kauhaw ug motahan na lang sa kaugalingon bisag dili gamitan og hinagiban.¹⁵ Busa, masilotan na nimo sila sa ilang pagsukol kanimo ug sa ilang pagdumili sa imong pakig-dait kanila."

¹⁶ Nakapahimuot kang Holopernes ug sa tanan niyang kasundalohan ang maong tambag o hunahuna. Busa, miuyon siya nga buhaton ang ilang sugyot.¹⁷ Nanglakaw ang mga Moabita kaurban ang 5,000 ka taga Asiria. Nagkampo sila sa walog ug gisampongan ang agianan sa tubig gikan sa mga tinubdan padulong sa mga Israelita.¹⁸ Unya, mitungas ang mga Edomite ug Armonita ug nagkampo sa bungtod duol sa Dotan. Gipaadto nila ang uban sa habagatan, ang uban sa sidlakan atbung sa

Egrebek, duol sa Hus ang sapa sa Mohmur. Ang ubang sundalo nga taga Asiria nagkampo sa kapatagan. Gigamit sa ilang kampo ang tibuok kapatagan, kinadak-ang kampo ang giugbokan sa ilang mga tolda. Daghan kaayo sila ug ubay-ubay ang ilang galamiton.

Nawad-an sa kadasig ang katawhan

• ¹⁹ Ang mga Israelita masulob-ong nagpakitabang sa Ginoong Diyos kay gilibotan na sila sa mga kaaway ug wala silay nahibiling kaikyasan. ²⁰ Gilibotan sila sa tibuok kasundalohan sa Asiria sulod sa 34 ka adlaw. ²¹ Nahutdan na sa tubig ang taga Betulia. Nagauga na ang mga atabay busa, kinahanglan nga ang tubig bahinon. ²² Nangaluya na sila tungod sa kauhaw. Ang kabataan ug kababayen-an gipangnguyapan sa kadalan ug mga ganghaan. ²³ Unya, nagtigom ang tanang lalaki, babaye, mga batan-on ug mga bata ug gipasanginlan si Ozias ug ang kadagkoan sa lungsod sa ilang gida ngatan.

Misinggit sila sa kusog nga tingog atubangan sa kadagkoan ug miiong: ²⁴ “Ang Diyos maghukom unta tali kaninyo ug kanamo, kay kamo ang may kasal-anan sa among pagkaalaot karon. Wala kamo makigdait sa taga Asiria. ²⁵ Karon wala nay makatabang kanato. Gitugyan kita sa Diyos sa kamot niining mga pagano. Hapit na kita mangamatay sa ilang atubangan tungod sa kauhaw ug kalisod. ²⁶ Tawga ninyo karon dayon ang taga Asiria ug pasagdi nga sakmiton sa kasundalo-

• **7.19** Dili maayo alang sa katilingban ang paglantaw lang sa daotan. Tungod niini, mawala ang pagsalig sa umaabot, ingon man nalikimot nga duna pay pamaagi sa paglingkawas gikan sa maong kahimtang.

Gitugyan ta ... (b. 25). Ang katawhan sa Betulia daan nang nagpahibalo sa ilang kapildihan, kay mao ray ilang gitaw-aw ang dili maayo ngan bahin sa ilang kahimtang, nalimot sila sa gisaad sa Diyos kanila (Lev 26 ug Dt 28). Nagampa sila ug nagpenitensya, apan bisan pa riuning tanan, nagpakanabuta-bungol ang Diyos sa ilang pangamuyo. Busa, klaro ang sangpotanan: Nawala kami.

Nawad-an sila og paglaom ug mitalaw kay

han ni Holopernes ang atong kabtagan. ²⁷ Mas maayo pa nga mahimo kitang ulipon nila, apan buhi, kay sa makita natong mamatay ang atong mga asawa ug anak. ²⁸ Sa ngalan sa langit ug yuta ug sa maong Diyos, ang Ginoos sa among kagikanan nga nagsilot kanato sumala sa atong kasalan ug sa kasal-anan sa atong kagikanan desisyon i kini karong adlawa.”

²⁹ Nagkahiusa silang tanan sa pagtuaw sa kusog nga tingog nga nag-sangpit sa Ginoong Diyos.

³⁰ Unya, giingnan sila ni Ozias: “Ligona ang kaugalingon, mga igsoon. Maghulat una kita og lima ka adlaw aron ipakita sa Ginoos nga atong Diyos ang iyang kaluoy. Kay dili gayod kita niya talikdan sa tanang panahon. ³¹ Apan kon makalabay na ang lima ka adlaw unya, wala pay moabot nga tabang, buhaton na nato ang inyong giington.” ³² Gipapauli ni Ozias ang mga lumolupyo sa tagsa-tagsa nila ka dapit. Ang mga lalaki mibalik sa bantayan ug sa kota diin sila naggwardya. Namauli usab ang kababayen-an ug kabataan. Dako kaayo ang kasubanan sa tibuok lungsod niining panahon.

8¹ Niadtong panahona nakabalita sa nabitabo si Judit nga anak ni Merari kagikanan ni Merari si Idox, Jose, Oziel, Elkiel, Ananalias, Gideon, Rafaim, Ahitob, Elias, Hilkias, Eliab, Natanias, Salatiel ug Sarasadi nga anak ni Israel. ² Si Manases nga sakop usab sa maong banay ug pamilya ang nabana ni Judit. Apan namatay siya panahon sa ting-an si Sebada samtang

mao ray ilang nakita ang ilang panginahanglang, wala nila tan-awa ang sangpotanan sa ilang gibuhat. Wala mosantop sa ilang hunahuna nga ang ilang pagsurender kang Holopernes, nagpasabot nga gisalikway nila ang Diyos ug ilang gidawat si Nabucodonosor nga ilang diyos. Mao ray ilang nakita nga mas mao pang mabuhin nga mga ulipon, kay sa matayat nga makigbisog.

“Wala akoy makuhha sa pangamuyo, kay dili maminaw kanako ang Diyos,” mao kini ang sagad madungog nato sa mga tawong mitalaw sama sa katawhan sa Betulia. Kining katalaw ug pagkahuugno manakod, labi na kon magagikan sa amahan sa pamilya.

nagdumala sa mangangani nga nagbangan sa giani didto sa patag.³ Nasakit si Manases tungod sa pagkabulad niya sa adlaw. Mihigida siya ug namatay sa Betulia nga iyang lungsod. Ug gilubong siya tupad sa katigulangan sa bukid nga gitaliwad-an sa Dotan ug Balamon.

Judit: ang Judiong wala matarog sa iyang pagtoo

⁴ Si Judit isip byuda nagpabilin sa iyang balay sulod sa tulo ka tuig ug upat ka bulan.⁵ Nagpabuhat siya og lawak sa atop sa iyang balay nga iyang gipuy-an.⁶ Nagsul-ob siya og sako, nagbisti sa pagkabyuda ug nagpuasa sa tanang adlaw sa pagkabyuda gawas sa mga bisperas sa adlaw sa pahulay, sa adlaw sa pahulay, sa mga bisperas sa bag-ong subang sa bulan, sa bag-ong subang sa bulan ug sa tanang kasaulogan sa katawhan sa Israel.⁷ Pagkamaanyag niyang tanawon ug pagkamadanhon. Nagbilin kaniya ang iyang bana nga si Manases og bulawan, plata, mga sulugoon, hayopan ug kayutaan. Siya ang nagpabilin tag-iya niining tanan.⁸ Walay ikasulti si bisan kinsa batok kaniya kay dako kaayo ang gibatonan niyang kataha sa Diyos.

⁹ Nadungog niya ang mga hulga sa katawhan alang sa ilang mga pangulo kay luya na sila kaayo tungod sa kakulang sa tubig. Nadungog usab ni Judit ang gipanaad ni Ozias isip tubag sa katawhan: nga itugyan ang syudad sa taga Asiria paglabay sa lima ka adlaw.¹⁰ Busa, iyang gipatawag sa duha niya ka babaye nga pangabaga si

• 8.4 Ang Diyos nagpatuman sa iyang laraw pinaagi sa mga kabos, kay kanila niya gipadayaq ang iyang mga laraw (Mt 11:25-30). Mao kini ang sagad nga gibuhat sa Diyos sumala sa Biblia: pananglitan, sa pagpili kang David (1 Sam 16) ug sama gihiapon niini ang sa 1 Mac 3:18-22. Bisan tinuod nga adunahan si Judit, wala siyay kwenta kon itandi sa armandong kusog ni Holopernes.

Kinsa ba kamo ... (b. 12). Ang pakigpulong ni Judit sa mga pangulo sa syudad, nagpaila sa iyang kamaunongan sa Diyos. Iya silang gibadlong kay ilang gitagalan ang Diyos og panahon pagtuman sa tawhanon nilang laraw. Mao

Habri ug Harmi, ang duha ka kadagkoan sa lungsod.¹¹ Miadto dayon sila sa iyang panimalay ug giingnan niya: "Pamatì kamo, mga pangulo sa Betulia. Sayop ang mga pulong nga inyong gilitok sa katawhan karong adlawa. Nasayop kamo sa inyong pagpanumpa sa Diyos. Ug sa inyong pag-ingon nga itugyan ang lungsod sa kamot sa kaaway paglabay sa lima ka adlaw kon walay panabang nga moabot.¹² Kinsa ba kamo nga mosulay sa Diyos ug mopuli sa iyang dapit pagtubag ninyo sa katawhan?¹³ Dili kana ang paagi sa pagpangamuyo sa iyang kaluoy. Hinunoa, kana maoy makapsuko kaniya.¹⁴ Kay kon dili ninyo matugkad ang kalalom sa kasingkasing sa tawo ni mahibalo sa gihunahuna niya, unsaon man ninyo pagsabot ang Diyos nga nagbuhat sa tanan? Nasayod ba kamo sa iyang salabutan o naka-sabot sa iyang mga hunahuna? Dili kana maayo mga igsoon. Ayaw pakasuk-a si Yahweh nga atong Diyos.¹⁵ Kay kon dili siya gusto nga motabang kanato sulod sa lima ka adlaw, may gahom siya pagpanalipod kanato sa bisag unsang adlaw nga gusto niya, o kaha iya kitang puohon atubangan sa atong kaaway.

¹⁶ Ayaw ninyo hagit ang mga laraw ni Yahweh nga atong Diyos. Kay dili siya mahadlok sa mga hagit sama sa buhaton sa tawo. Dili usab maayo nga atong ipugos kaniya ang atong desisyon, sama sa atong buhaton sa mga anak sa tawo.¹⁷ Busa, mangayo

usab kini ang gibuhat sa daghang Kristyanos karon, morag but-an nila ang Diyos paghatag dayon sa ilang gipangayo.

Kay kon mabihag ... (b. 21). Kadtong may kaugalingon nilang problema, kinahanglan nga dili maghunahuna sa kaugalingon ra nilang kaayohan, apan maglantaw usab sa kaayohan sa katawhan. Gipugos sila ni Judit pagtan-aw sa tibuok nasod ug dili sa syudad ra sa Betulia. Ang nasudnong kahiusahan nagtukmod nila sa pagsukol. Unsa kahay hunahuna ni Judit sa daghang tawo karon nga walay diwa sa pagpakiwduyog-ambit sa mga maguma ug mamumuo sa tibuok kalibutan?

kita sa iyang panabang ug maghulat nga mapailubon aron iya kitang luwasan. Pamation niya ang atong hangyo kun iya kinin ikahimut. ¹⁸ Kay wala pa mahitabo sa atong kaliwat o may usa ba kanato karon, tribu, o pamilya o katawhan o syudad nga magsimba sa mga diyos-diyos nga binuhat sa kamot sa tawo sama sa nahitabo kaniadto. ¹⁹ Kana ang hinungdan nga gitugyan ang atong kagikanan aron patyon ug tulison. Nag-antos sila og dagkong kalisdanan sa kamot sa ilang mga kaaway. ²⁰ Apan wala kitay gililang Diyos gawas kaniya. Busa, malaalom kita nga dili ngil-ad ang iyang pagtan-aw kanato o sa atong kaliwanan.

²¹ Kay kon mabihag kita sa mga kaway, makhuha usab ang tibuok Juda. Tulison ang atong santwaryo ug bayran nato sa Hugo ang maong pagpanamastamas. ²² Manubag kita sa Diyos sa kamatayon sa atong mga igsoon; sa pagkabihag sa atong lungsod ug sa pagkaguba sa atong kaliwanan. Bisag asa kita nga nasud moabot, maulipon gayod kita ug daugdaogon sa nag-ulipon kanato. ²³ Dili na matangtang ang atong pagkaulipon. Hinunoa, kabubut-on kini ni Yahweh nga atong Diyos aron mahimo natong kawayan. ²⁴ Busa, karon, akong mga igsoon, ipakita nato sa atong katagliungsod nga ikasalig kanato ang ilang kinabuh; ang kaluwasan sa Santwaryo; sa Templo ug sa Altar nga ania kananot.

²⁵ Ug labaw sa tanan magpasalamat kita sa atong kanyang Yahweh nga Diyos nga misulay kanato sama sa gibuhat niya sa atong kagikanan. ²⁶ Hinumdomi ang iyang gihimo kang Abraham. Ang tanang pagsulay nga iyang gihimo kang Isaac ug ang tanan nahitabo kang Jacob sa Mesopotamia didto sa Siria samtantang nag-alagad siya sa panon ni Laban, ang igsoon sa iyang inahan. ²⁷ Wala kita pahamtangi sa Diyos og kalayo sama sa gihimo

niya sa uban, aron maila ang ilang kasingkasing? Wala kita siloti ni Yahweh. Apan gikastigo ang mga suod niya aron makat-on:

²⁸ Giingnan siya ni Ozias: "Ang tanan nga imong gisulti maalamon ug walay makasupak sa imong mga pulong." ²⁹ Gani dili karon lang nga nagpakita ikaw sa imong kamanggialamon. Hinunoa, kaniadto pa nailhan na sa tibuok katawhan ang kahait sa imong salabaton ug ang kamaayo sa imong kasingkasing. ³⁰ Apan nakaagi og dili tiaw nga kauhaw ang mga tawo ug ila kaming napugos sa pagtuman sa among gisulti. Nakapanumpa kami ug dili na kini namo mabakwi. ³¹ Kay relihiyosa ka man nga pagkababaye iampo kami nga magpaulani si Yahweh aron mapuno ang atong mga sudlanan sa tubig. Ug dili na kita mangaluya."

³² Giingnan sila ni Judit: "Pamatid kamo. May buhaton ako nga ikahatag gikan sa kaliwanan ngadto sa laing kaliwanan aron maluwas ang atong kabataan ingon man ang atong kaliwanan. ³³ Unyang gabii barog kamo sa pultahan sa lungsod ug mogawas ako uban ang akong sulugoong babaye. Pag-abot sa adlaw nga inyong gitagal aron itugyan ang nasod sa kamot sa mga kaway, duawon ni Yahweh ang Israel pinaagi sa akong kamot. ³⁴ Apan ayaw ako ninyo og pugsa pagpatug-an sa akong buhaton kay dili ko kini ikatug-an hangtod nga ako na kining matuman."

³⁵ Giingnan siya ni Ozias ug sa kadagko-an: "Lakaw nga malinawon ug si Yahweh nga Diyos mag-una ug maghatag kanimog kaayohan aron makabalos ka sa atong kaway." ³⁶ Mibiya sila sa lawak ni Judit ug namalik sa tagsa-tagsa ka nahimutangan.

9 ¹ Miluhod si Judit ug mihana sa yuta. Gibutangan niya og abo ang ulo ug gihubo ang sapaw aron makita ang sako nga gisul-ob. Niadtong tungora gihalad ang insenso sa Puluy-anan sa Diyos sa Jerusalem. Mitawag og kusog si Judit kang Yahweh nga Diyos ug miiong: ² "Yahweh, Diyos sa akong kagikanan, si Simeon, gibutang mo sa iyang kamot ang espada aron silotan ang mga langyaw nga milugos sa usa ka dalaga kay gipanamastamasan siya, gihuboan ug gipakaulawan. Gibuong ang iyang kaputli. Gibuhat kini nila bisag imong giingnan nga dili buhaton. ³ Tungod niini, gipapatay mo ang ilang pangulo ug ang ilang higdaanan nga namula sa ilang kalimbongan nagpabilin nga pula tungod sa ilang Hugo. Gipatay nimo ang mga ulipon uban sa ilang agalon, ug ang mga agalon uban sa sulugoon. ⁴ Imong gitugotan nga lugoson ang ilang kababayen-an, ug himoong ulipon. Ug ang tanan nilang kab-

tangan babinbahinon sa imong mga anak nga pinalangga. Napuno sila sa kalisang niining panamastamas sa ilang kadugo. Ug nanawag sila sa imong panabang.

⁵ O Diyos, akong Diyos! Pamatia ako nga usa ka byuda. Ikaw ang nagbuhat sa tanang butang: ang nangaging panghitabo karon ug ang umaabot. Ikaw ang nagplano sa nahitabo karon ug sa umaabot. Ug ang imong gimbut-an matuman. ⁶ Ang mga butang nga imong gilarawan nagaapila na sa kaugalingon ug nag-ingon: ‘Ania na kamil’ Kay sa pagkatinuod naandam na ang imong mga dalan ug ang imong paghukom nasayaran na sukad sa sinugdan.

⁷ Busa, tan-awa ang kabaga sa kasundalohan sa Asiria. Nagpasigarbo sila sa ilang mga kabayo ug kabalyeriya. Gipanghambugnila ang kaisog sa ilang mga sundalo ug ang ilang pagsalig sa taming, bangkaw ug pana. ⁸ Apan wala sila makaila nga ikaw, Yahweh, ang nagbuot sa sangpotanan sa gubab. Yahweh ang imong ngalan. Pulpoga ang ilang kusog pinaagi sa imong gahom. Ug sa imong kasuko palagpota ang ilang kahanas kay nagplano sila pagpasipala sa imong Santwaryo. Hugaw-hugawan nila ang Arka nga gipuy-an sa imong mahimayaong Ngalan. Ilang gun-obon pinaagi sa kusog ang sungay sa imong altar.

⁹ Sud-onga ang ilang kahambogiro. Ibundak sa ilang ulo ang imong kapungot. Itugot nga sa mga kamot sa usa ka byuda maangkon ang kusog nga gikinahanglan sa akong buhaton. ¹⁰ Pinaagi sa malinglahon kong mga ngabil masilotan ang ulipon uban sa iyang agalon ug ang hari uban sa mga sulugoon. Taposa na ang ilang kasalbahis pinaagi sa kamot sa usa ka babaye.

¹¹ Sa tinud-anay wala sa gidaghanon ang imong kusog ni ang imong gahom nagsalig sa katawhang kusgan. Kay ikaw ang Diyos sa mapabsanong. Ang manlalaban sa gilupigan ug ang kaisog sa maluhayon; ang tig-atiman sa mga biniyaan, ug ang Maniluwas sa walay paglaom.

¹² O Diyos sa akong kagikanan ug Diyos sa kaliwanhan sa Israel! Ikaw ang Hari sa langit ug yuta, ang Magbubuhat sa katubigan, Hari sa tanang binuhat, pamatia ang akong pangamuyo.

¹³ Hatagi ako sa mga pulong nga matintalon aron samaran ug patyon kadtong nagplano og daotan batok sa imong kasabutan, sa imong balay nga gibalaan, sa bukid sa Sion ug sa Balay nga gipanag-iya sa imong mga anak.

¹⁴ Ipakita sa tibuok nasod ug sa tanang tribu nga wala nay lain pang tigpanalipod sa katawhan sa Israel.”

Ang bayanihong buhat ni Judit

10¹ Pagkahuman ni Judit sa iyang pagampo sa Diyos sa Israel ² mitindog

siya ug gitawag ang iyang sulugoong baba-ye. Nangadto sila sa balay diin kanunay siyang magpalabay sa panahon sa adlaw sa pahulay ug sa ubang kasaulogan. ³ Gihubo niya ang sako ug ang sinina nga pangbyuda. Naligo siya, nagpahumot, nudlay ug gibutangan og higot ang iyang buhok. Nagsul-ob siyag nindot nga sinina nga kanunay niyang isuot sa buhi pa ang iyang bana nga si Manases. ⁴ Gisul-ob usab niya ang pulseras sa bukton ug sa til, ang pinakamahalong singsing ug kwentas. Nagpaanyag siya pag-ayo aron kaibgen sa bisag kinsang lalaki nga makakita kaniya.

⁵ Gihatag niya sa iyang sulugoon ang sudlanan sa alak ug botelya sa lana. Gipuno niya ang iyang puntil sa harianong sebada ug pipila ka gagmayng bibingka hinimo sa pinong harina ug pinaugang igos. Giputos niya ang tanan ug gipasidanan ang sulugoon nga ampingan kini. ⁶ Unya, milakaw sila padulong sa ganghaan sa lungsod sa Betulia diin ilang nakit-an si Ozias nga nagbantay kauban ang mga kada-koan sa lungsod, si Habri ug Harmi.

⁷ Dihang ila siyang nakita nga nausab ang panaway ug nabag-o ang pamisti na-kadayeg sila sa iyang kaanyag. Ug miuongon sila: ⁸ “Hatagan ka unta og kaayohan sa Diyos sa atong kagikanan ug magmalamposon ang imong buluhaton alang sa kahimayaan sa mga anak sa Israel ug sa kada-ogen sa Jerusalem.”

Nangamuyo si Judit ug miuongon: ⁹ “Pabalili ang pultahan sa lungsod alang kankoko kay molakaw ako aron buhaton ang inyong gipamulong.” Gipaabliban nila ang pultahan sumala sa iyang gihangyo. ¹⁰ Mituman sila sa sugo ug migawas si Judit kauban ang iyang sulugoong babaye.

Gisundan siya pagtan-aw sa mga tawo sa lungsod hangtod nga miabot sa tiilan sa bukid ug mitabok sa walog ug wala na siya makita. ¹¹ Gibaktas ni Judit ug sa iyang kauban ang walog ug gikatagbo nila ang nagpatrolyang kasundalohan sa Asiria. ¹² Gipahunong sila sa mga sundalo ug gi-pangutana: “Kinsa kamo” Taga diin kamo? Asa kamo padulong?” Mitubag si Judit, “Anak ako sa Hebreo. Milayas ako aron mahilayo kanila kay itugyan na nila ang kaugalingon aron sakopon. ¹³ Mianhi ako aron makikita kang Holopernes, ang General sa tibuok kasundalohan. Makigsulti ako kaniya sa tinud-anay gayod. Akong ipakita kaniya ang paagi aron siya makasulong ug mahimong labaw sa tibuok kabukiran. Walay mapildi sa iyang ginsakpan gumikan sa pagkasamad ug pagkalas sa kinabuhi.”

¹⁴ Pagkabati sa mga lalaki sa iyang gisulti ug (nakaalinggat sila sa iyang talag-

saong katahom) miingon sila: ¹⁵ "Giliwas mo ang imong kinabuhi pinaagi sa paglugsong dinihi aron makig-atubang sa among labaw. Duola ang iyang tolda. Pipila sa among kaubang lalaki ang mokuyog kani-mo hangtod nga moabot ka didto." ¹⁶ Kon imo na siyang ikaatubang, ayaw kahadlok. Isulti kaniya ang imong gusto ug ayohon ka niya pagtagad."

¹⁷ Usa ka gatons ka tawo ang gipili aron mokuyog kang Judit ug sa iyang sulugong babaye ngadto sa tolda ni Holopernes.

¹⁸ Mikaylap sa kada Tolda ug sa tibuok kampo ang balita sa iyang pag-abot. Nanguog kaniya ang mga lalaki sa tibuok kampo. Gialirongan siya sa kalalakin-an samtang naghulat siya sa gawas sa tolda ni Holopernes. ¹⁹ Nadani sila sa kaanyag ni Judit; gidayeg nila ang mga anak sa Israel ug nag-ingnayna sa usag-usa: "Kinsay makaako pagtamatay sa nasod nga may mga babayeng sama kaniya kaanyag? Sayop ang pagbilin nga buhi bisan sa usa lang ka lalaki nga Israelita. Kay sigurado nga kining mga tawhana makapanglingla sa tibuok kalibutan."

²⁰ Nanggawas ang tanang kasundalohan ug opisyal ni Holopernes ug gidala siya ngadto sa tolda. ²¹ Nagpahulay si Holopernes ibabaw sa iyang katrenq kinortinahan og kolor-ubi ug bulawan. Gidayandayan kini og esmeralda, ug uban pang mahalong bato. ²² Giingnan si Holopernes sa mga tawo nga anaa si Judit busa, miduol siya sa pultahan sa tolda. Nag-una kaniya ang mga suga nga pilak. ²³ Dihang miatubang si Judit kaniya ug sa iyang mga dakudako nakadayeg silang tanan sa iyang kaanyag. Mihapa si Judit sa iyang atubangan, apan gipabarog siya sa mga sulugoon ni Holopernes.

11 ¹ Giingnan ni Holopernes si Judit: "Babaye, lig-on a ang imong kaugalingon. Ayaw kahadlok. Dili ako manghilabol bisag kanus-a ni bisagkinsa nga gustong moalagad kang Nabucodonosor, ang Hari sa tibuok kalibutan." ² Kon wala pa ako pakasuk-a sa imong mga kauban nga namuyu sa kabukiran, dili ko bakyawon ang akong espada batok kanila. Apan gipugos ako pagbuhat niini. ³ Karon, sultihi ako sa tinuod nganong milayas ka ug mianhi. Gibuhat ba kini nimo aron pagluwas sa kauugalingon? Ayaw kabalaka. Luwas ka karon gabii ug sa umaaabot nga panahon. ⁴ Dili ka pasipad-an ni bisagkinsa. Makig-uban kami kanimo sa maayong kabubuton sama sa uban nga mialagad sa among giilang Hari nga si Nabucodonosor.

⁵ Mitubag si Judit: "Paminawa kining isulti sa imong alagad, aron makapatin-aw ako og maayo sa imong atubangan ug dili

ako makapamakak sa akong labaw karong gabbiona. ⁶ Kon sundon nimo ang tambag sa imong alagad ang tanang butang matuman sa pamaagi sa Diyos. Ug dili mapakyas ang imong buhaton. ⁷ Kay tinuod nga si Nabucodonosor ang hari sa tibuok kalibutan nga nagsugo kanimo aron matul-id ang ubang binuhat. Apan salamat sa imong gahom nga ang katawhan nag-alagad kaniya hangtod ang pintas nga mananap, kahayopan, langgam sa kawanangan nga nabuhi alang kang Nabucodonosor ug sa iyong sumosunod.

⁸ Nakabalita na kami sa imong kamaalamon ug kabantog. Nahibalo usab ang tibuok kalibutan nga ikaw ang kinamaayo-han sa tibuok gingharian, daghan ka na og naagian ug hanas ka sa panggubatan. ⁹ Nasayod usab kami sa gisulti ni Ahior sa Konseho kay gidawat na siya sa taga Betulia. Ug gisulti na niya ang tanan nga iyang nahibaw-an. ¹⁰ Karon, gamhanang labaw, ayaw ibale wala ang iyang gisulti. Hinunoa, ibutang na sa imong hunahuna kay kana maoy tinuod. Dili mahitabong kastigohon ang among lungsod o kaha madutlan sa espada, kon wala silay nahimong kasalan batok sa ilang Diyos. ¹¹ Apan dili mapugngan ug dili mapakyas ang akong labaw. Moabot kanila ang kamatayon kay naglunang sila sa kasal-anan nga napaulbo sa kasuko sa Diyos matag higayon nga ila kanang buhaton. ¹² Tungod sa kakulang sa pagkaon ug sa tubig, nakahukom sila pagpatay sa ilang kahayopan ug pagkaon sa mga butang nga gidili sa mga balaod sa Ginoo lakip ang unang bunga sa ani ug ika-¹⁰ nga bahin sa bino ug lana nga human sa ilang konsagrasyon gigahin alang sa mga pari nga nag-alagad sa atubangan sa Diyos sa Jerusalem. ¹³ Nakahukom sila nga hutdon kini og kaon bisag supak sa balaod ang paghikap gani niini sa mga ordinaryong tawo. ¹⁴ Nagsugo sila og mga tawo sa Jerusalem kay gibuhat usab kini sa namuyo didto aron kuhaon ang pagtugot sa Konseho sa mga katigulangan. ¹⁵ Busa, kini ang mahitabo: Sa panahon nga makuba na ang pagtugot ug buhaton na kini sa katawhan, nianang adlawna itugyan na sila kaniyaro aron malaglag sila. ¹⁶ Dihang nasayran ko ang tanan, milayas ako gikan kanila. Gipadala ako sa Diyos aron inyong ikauban sa pagbuhat sa mga butang nga makalilisang sa tibuok kalibutan. Ang tanang katawhan makadungog babin kanila. ¹⁷ Relihiyosa kining imong alagad. Gisimba ko ang Diyos adlaw ug gabii. Busa, kon mouyon ka, magpabilin ako dinihi uban kanimo. Moadto ako sa lugot matag gabii ug mangamuyo sa Diyos. Sultihan ako niya kon naglunang na sila sa kasal-anan. ¹⁸ Ug tahoan ko ikaw niini aron makaadto ka kuyog sa kasundalohan ug

walay bisag kinsa nga makalupig kanimo. ¹⁹ Una, ubanan ko ikaw sa tibuok Juda hangtod sa Jerusalem. Didto buhatan ko ikaw og tolda. Ikaw ang mangulo kanila nga sama sa mga karnero nga walay pastor. Walay bisan iro nga mopaghot kanimo. Gihatagan ako og mga tilimad-on babin niining mga butanga. Gibutay kini kana-ko. Gipadala ako dinihi aron ipahibalo kini kanimo.”

²⁰ Nakapahimuot kang Holopernes ug sa iyang ginsakpan ang gisulti ni Judit. Nakadaye sila sa iyang kamaalamon. Ug miington sila: ²¹ “Gikan sa pikas bahin sa kalibutan ug hangtod sa tumoy niini, siya ang labing matabom ug utokan nga babaye.” ²² Giingnan siya ni Holopernes. “Maanyag ang gibuhat sa imong Diyos nga gipau-na ka sa imong mga kauban sa lungsod. Aron ikapakita nga ang gahom ania sa akong kamot. Ang kalaglagan modangat sa tanang mopasipala sa akong hari.” ²³ Maanyag ka kaayo ug maayo kaayong manulti. Kon buhaton nimo ang imong gisulti, ang imong Diyos mahimong akong Diyos. Sa balay ni Hari Nabucodonosor ikaw mopuyo ug mahimo kang inila sa tibuok kalibutan.”

12 ¹ Una, nagsugo si Holopernes sa iyang tawo sa pagdala kang Judit sa nahimutangan sa iyang lamesang kanagan. May andam na kini nga mga gamit sa pagkaon. Gidalitan siya sa pagkaon ug bino nga linain alang kang Holopernes. ² Apan miington si Judit: “Dili ako mokaon niana aron dili makasala. Igo na ang akong dala.” ³ Giingnan siya ni Holopernes: “Una, kon mahurot na ang imong balon asa man kami magkuha og sama niana. Walay sama sa imong kaliwatan dinihi.” ⁴ Mitubag si Judit: “Ayaw kabalaka! Kay sa dili pa mahurot kining akong dala mabuhut ko na ang gustong ipabuhut sa akong Diyos, pinnaagi sa akong kamot.”

⁵ Gidala siya sa mga sundalo sa iyang tolda ug natulog hangtod sa tungang gabii. Pagkakadlawon mibangon siya ug nagpadalag mensahe kang Holopernes pinaagi sa gwardya. ⁶ “Mahimo ba ngा imong tugotan ang imong alagad nga mogawas aron mag-ampo?” ⁷ Nagsugo si Holopernes sa iyang mga tawo nga dili pugnayan si Judit.

• **12.10** Ang pagtagad nga gipakita ni Holopernes kang Judit nagpaktika sa panglan-taw sa mga kalakinhan, kining kinaiyahan ania gihapon hangtod karon: “...makuaulaw sa akong dapit nga palabyon ang higayon nga dili ko siya kapahimuslan,” sagad madungungan nga panulthon. Si Holopernes miington: Kawa-an kita niya.

Ang atong pagkinabuhi kinahanglang mag-

Naggabilin siya sa kampo sulod sa tulo ka adlaw. Miadto siya kada gabii sa lugot sa Betulia ug naligo sa tubod nga diha sa sulod sa kampo. ⁸ Human niya og kaligo mangamuyo siya sa Ginoo, ang Diyos sa Israel, aron tultolan siya sa iyang mga la-kang sa hustong agianan. Sa ingon makalingkawas ang iyang katawhan. ⁹ Karon hihi na siya, mibalik siya sa tolda ug naggabilin didto hangtod sa pagpangoon nianang pagkagabii.

Ang tolda ni Holopernes

- ¹⁰ Sa tolda ni Holopernes sa ika-upat ka adlaw ni Judit sa kampo, nagkombira si Holopernes alang sa mga personal niyang sulugoon. Apan wala niya dapita ang uban. ¹¹ Gisugo niya ang tigdumala sa iyang mga sulugong kinapon nga si Bagoas: “Lakaw, agniha ang babayeng Hebreo nga ubos sa imong pagbantay. Paanhia siya aron makigsalusalo kanato.” ¹² Kay makauulaw sa akong dapit nga palab-yon ang higayon nga dili ko siya kaphimuslan. Kon dili nato siya madani kataw-an kita niya.”

¹³ Busa, gibiyaan ni Bagoas si Holopernes, miadto sa tolda ni Judit ug miington: “Maanyag nga ulipon, dili ka unta magduhaduha pag-adto sa tolda sa akong labaw, aron kapasidunggan ka sa iyang atubangan. Makigsalo ug makig-inom-inom siya uban kanimo sa iyang tolda. Ug mahimo ka niining adlawa nga sama sa mga babayeng taga Asiria nga nagpuyo sa balay ni Nabucodonosor!” ¹⁴ Mitubag si Judit: “Kinsay mobalibad sa akong Hari? Buhaton ko ang tanan nga makapahimuot kaniya ug ako kining ikalipay hangtod sa akong kamatayon.”

¹⁵ Una, mitindog siya. Gisul-ob niya ang nindot nga bistri ingon man

sunod sa hustong pamatasan ug dili ang pamatasan ang ipaaoem sa atong pagkinabuhi.

Ang basahon midayeg kang Judit tungod sa iyang kaabitik ug kaisog. Apan ang buot ipatin-aw sa basahon mao nga si Yahweh dili matalikod sa iyang katawhan kon maunongan lang sila kanunay sa Balaod, bisan tinuod nga magi sila sa malisod nga pagsulay. Si Judit modelo sa matuod nga babayeng Judio.

ang tanang pagpa-anyag sa babaye. Miadto ang iyang sulugoon ug gibuklad sa yuta atubangan ni Holopernes ang balhibo sa karnero nga nadawat ni Judit gikan kang Bagoas nga iyang gamiton matag adlaw aron kasandingan kon magkaon siya.

¹⁶ Misulod si Judit sa tolda ug milingkod sa iyang dapit. Nabihag sa iyang katahom ang kasingkasing ni Holopernes. Nadani ang tibuok niyang pagkatawo ug misamot ang iyang tinguha nga angkonon ang baba-ye. Sukad pa sa unang adlaw nga pagkakita niya sa babaye, nagpaabot na siya og higayon nga madani niya si Judit. ¹⁷ Misingon si Holopernes kaniya: "Inom ug paglingawlingaw uban kanamo." ¹⁸ Mitubag si Judit: "Tinuod nga moimom ako, akong agalon, kay ang akong kinabuhi nahimong mas bililhon karon alang kanako kay sa bisag unsang panahon sukad sa akong pagkatawo." ¹⁹ Gikuha niya ang giandam sa iyang sulugoon alang kaniya. Mikaon siya ug miinom sa atubangan ni Holopernes. ²⁰ Misamot ang kaibog ni Holopernes kang Judit. Tungod niini sa unang higayon sa iyang kinabuhi miinom siya og sobra kayo.

Nagbuhat ang Diyos sa katingalan

13 •¹ Gabii na kaayo, busa, nagdali sa pagpamahawa ang mga sulugoon. Gipapahawa ni Bagoas sa atubangan sa iyang labaw ang mga nagbarog sa palibot. Ug gisiradohan niya ang pultahan sa tolda. Nangatulog na ang tanan tungod sa kakapoy sa sobrang pag-inom. ² Busa, nagpabilin nga nag-inusara si Judit sa Tolda kauban ni Holopernes. Tungod sa kahubog natulog siya nga luya kaayo sa iyang katre. ³ Giingnan ni Judit ang iyang sulugoon nga magbarog sa gawas sa

lawak ug magbantay sa iyang paggawas, kay mogawas siya ug mangamuyo sama sa naandan niya matag adlaw. Mao usab ang iyang gisulti kang Bagoas.

⁴ Ang tanan mibiya sa tolda ni Holopernes. Walay nahibilin sa sulod. Nagtindog si Judit sa tupad sa higdaanan ni Holopernes ug nangamuyo sa hilom: "Yahweh, Diyos nga Gamhanan sa tanan, tabangi ako karon sa akong buhaton alang sa kahimayaan sa Jerusalem. ⁵ Kay karon na ang panahon aron tabangan ko ang kawsa sa imong lungsod. Hinaot nga magma-lamposon ang akong tinguha sa paglumpag sa among kaaway nga nagkahupong batok kanamo."

⁶ Miduol siya sa haligi sa katre duol sa ulo ni Holopernes ug gikuha niya ang espada. ⁷ Mipaduol pa siya, giginitan ang buhok ni Holopernes. Misingon siya: "O Yahweh, Diyos sa Israel, hatagi ako karon sa igong kusog!" ⁸ Ug sa tibuok kusog gihampak niya sa makaduha ang liog ni Holopernes ug giputol ang ulo. ⁹ Gipaligid niya gikan sa higdaanan ang lawas ug gikuha ang kortina nga gidayandayan sa mga haligi. Midali siya paggawas ug gihatag ang ulo ni Holopernes sa iyang sulugoon. ¹⁰ Ila kining gisulod sa puntil nga sudlanan sa ilang pagkaon. Ug nagdungan sila paggawas sama sa ilang himoon sa ilang pagpangamuyo. Dihang nakatalikod na sila sa kampo, miagi sila daplin sa walog ug mitungas sa bukid paingon sa Betulia hangtod

• **13.1** Ang paghigugma sa isigkatawo dili motukmod kanato sa paghimog daotan bisag naghunahuna kita paghimo niini sa atong katawhan. Giklaro ni Judit sa katawhan, nga wala siyay bisan dyotayng nahimo nga daotan.

Dayeg ang Diyos... (b. 14). Kon karon pa kini mahitabo, sigurong ipatik sa tanang pamantalaan ang pagdayeg kang Judit tungod sa iyang gibuhat, apan lagmit nga dili siya modawat niini, kay alang kaniya, dihang magdayeg ug magpasalamat ang katawhan kang Yahweh nga ilang Manluluwas, nagdayeg usab sila kang Judit.

Aron pagpatoo sa katawhan nga kining tanan gikan gayod kang Yahweh, gipakita dinhi ang pagkawalay bili ni Judit,kinsa uban sa panabang sa ulipon iyang gipokan ug giparot ang labing gamhanang pwersa sa kalibutan niadtong panahona.

Bisag unsang buhat nga gihimo alang sa kaayohan sa uban nagdala gayod og pagsugal sa kaugalingon. Gisugal ni Judit ang iyang kinabuhi. Daghang tawo sa atong panahon karon ang nagbagbulbul tungod sa mga inhusitya ug pag-antos, apan pipila ra kaha ang andam mosugal sa ilang kinabuhi sama sa gibuhat ni Judit.

nga miabot sila sa ganghaan sa lungsod.

¹¹ Layulayo pa sila mitawag na si Judit sa nagbantay sa pultahan. “Ablihi, ablihi ninyo ang pultahan! Ang Diyos, ang Diyos, nag-uban pa gihapon kanato! Naghimo na usab siya og katingalahang butang dinihi sa Israel. Gigamit niya ang iyang gahom batok sa atong kaaway.” ¹² Pagkabati sa mga tawo sa iyang tingog, gipatawag dayon nila ang kadagkoan ug nagdali sila pag-adto sa lungsod. ¹³ Nagdagan silang mipadulong sa pultahan gikan sa pinakaubos hangtod sa mga dung-ganan kay naghulat sila sa pagbalik ni Judit. Giablibhan nila ang pultahan ug gihangop ang duha ka babaye. Nagdagkot sila og suga aron makita nila; ug gialirongan ang duha. ¹⁴ Giingnan sila ni Judit sa kusog nga tingog: “Dayega ang Diyos, dayega siya! Kay wala niya ihiyaw ang iyang kaluoy sa Balay sa Israel. Karong gabhiona gi-dugmok niya ang atong mga kaaway pinaagi sa akong kamot.” ¹⁵ Gipagwas niya ang ulo ni Holopernes sa supot, gipakita nila ug miington siya: “Ania ang ulo ni Holopernes, ang panggulong heneral sa kasundalohan sa Asiria. Ania usab ang moskitero gikan sa iyang katre nga gihigdaan sa iyang kahubog. Gipatay siya sa Diyos pinaagi sa kamot sa usa ka babaye.” ¹⁶ Mabuhil ang Diyos nga nagluwas kanako! Ang akong nawong nakadani niining lalakiha paingon sa iyang kataposan. Apan gipanalipdan ako sa Diyos. Wala siya makahimo pagpanamastamas kanako.” ¹⁷ Ug dako kaayo ang katingala sa tibuok lungsod. Busa, nanghapa sila sa yuta ug nagsimba sa Diyos. Nagdungan sila pag-ingon: “Dayegon ka Yahweh, Diyos nga nagbun-

tog sa mga kaaway sa imong katabuhan niining adlawa. Bulahan ka sa mga babayeng tanan.”

Bulahan ka sa tanang babaye

• ¹⁸ Miington si Ozias kang Judit: “Anak ko, hatagan ka una og kaayohan sa Diyos nga Labing Gamhanan labaw sa tanang babaye sa kalibutan.

Dayegon si Yahweh nga Diyos, ang Magbubuhat sa langit ug yuta. Siya ang nag-agak kanimo aron putlon ang ulo sa pangulo sa atong kaaway.

¹⁹ Dili hikalimtan bisag kanus-a ang pagsalig nga imong gipakita, kanunay nilang mahulagway ang kagamhanan sa Diyos.

²⁰ Tagaan ka una sa Diyos sa walay kataposang dungog. Gantihan ug hatagan kag kaayohan kay gitahan mo ang imong kinabuhi aron pagluwas sa imong kaliwanan nga gipakaulawan.

Imong gipili ang pagbuhat sa labing maayo atubangan sa Diyos aron ang tibuok lungsod malayo sa kapildahan.”

Ug mitubag ang katabuhan sa pag-ingon: “Amen, Amen!”

14 ¹ Giingnan sila ni Judit: “Paminaw kamo, kaigsoonan. Kuhaa ninyo kiniling ulo ug isab-it sa paril. ² Pagsubang sa adlaw, kuhaa ang inyong hinagibang ug kad-tong makahimo pagpakig-away panggaswas kamo sa lungsod. Pagpili kamo og pangulo ug magpakaaron-ingnon nga molugsong sa kapatakan aron adtoon ang taga Asiria. Apan ayaw kamo ganaog. ³ Kuhon sa mga gwardya nga taga Asiria ang ilang hinagibang. Mamalik sila sa ilang kampo aron pukawon ang ilang heneral, ang pangulo sa kasundalohan sa Asiria. Mangadto ang mga opisyal sa tolda ni Holopernes. Apan dili na siya makita. Abuton silag kahadlok ug mangalisang sila kaninyo. ⁴ Kamong tanan nga namuyo sa yuta sa Israel modasdas kanila ug mopatay kanila samtang nangikyas sila. ⁵ Apan sa dili pa kini ninyo buhaton, tawga si Ahior nga Amonita aron makita ug maila niya ang

• 18. Anak ko, panalangin ... (b. 18). Gi-hinumdoman ni Lucas kining maong tudling ug iyang gipahaom alang kung Maria (Lc 1:42). Pinaagi ni Lucas makita nato sa kadaogan ni Judit, ang larawan sa laing kadaogan, ni Maria,kinsa “magdugmok sa ulo sa bitin” diha

sa hingpit niyang pagdawat sa Anak sa Diyos, sumala sa giasoy sa Biblia (Gen 3:15).

Ang giingnon sa himno: Ikaw ang himaya sa Israel (15:9) mas nagpasabot kabahin ni Maria, kay ni Judit.

ngpasipala sa katawhan sa Israel: ang ta-wong nagpadala kang Ahior aron mamatay siya uban kanato.”

⁶ Unya, gikuha si Ahior sa balay ni Ozias. Pag-abot nya, ang ulo ni Holopernes ang iyang nakita nga gigunitan sa usa sa mga tawo sa lungsod. Gikuyapan siya ug natumba sa yuta. ⁷ Dihang nauilian na siya mihiapa siya sa tilan ni Judit ug mingon: “Dayegon ka unta sa tibuok Juda. Ang tanang nasod nga makadungog sa imong ngalan mangorog sa kalisang. ⁸ Apan karon, sugilni ako sa tanan nimong gihimo niining adlaw.”

Samtang nagbarog si Judit taliwala sa katawhan, gisugilnan nya sila sa iyang gihimo gikan sa adlaw sa iyang paggikan hangtod sa iyang pagbalik. ⁹ Pagkahuman niyang sulti misinggit sa tumang kalipay ang katawhan ug nadungog kini sa tibuok lungsod. ¹⁰ Pagkakita ni Ahior sa tanang gibuhat sa Diyos sa Israel dihadiba misimba siya. Gituli siya ug nasakop sa katilingban sa Israel hangtod niining adlaw.

¹¹ Pagsilang sa adlaw, gibitay nila ang ulo ni Holopernes. Gikuha sa tanang kلالakin-an ang ilang hinagiban ug nag-pundokpundok silang miadt sa bakilid. ¹² Nakit-an sila sa taga Asiria ug giingnan ang ilang mga kumander nga napghibalo sa kapitan, ug sa tanan nilang opisyal. ¹³ Nangadto silang tanan sa tolda ni Holopernes ug giingnan ang sulugoon nga nudumala didto: “Pukawa ang atong labaw kay misulong na ang mga ulipon. Makig-away sila kanato sa ilang pagkalaglag.” ¹⁴ Giwahing ni Bagoas ang kurtina ug nantuksil siya. Nagtoo siya nga natulog pa si Holopernes uban ni Judit. ¹⁵ Dihang walay mitubag, misulod siya sa kwarto. Nakita niya ang lawas ni Holopernes nga nagbaday sa lingkoranang kahoy, walay ulo. ¹⁶ Misngigit siya ug gigisi ang iyang gisul-ob. ¹⁷ Misulod siya sa toldang giistahan ni Judit, apan wala kini didto. Midali siya pag-adto sa tropa nga nagsinggit: ¹⁸ “Nalingla kita sa mga ulipon. Patay na si Holopernes ug nagbuy-od sa yuta. Usa lang ka Hebreana ang nagpakaaulaw sa tibuok kasundalohan ni Hari Nabucodonosor!” ¹⁹ Pagkabati niini sa kasundalohang taga Asiria nasubo sila pag-ayo. Gigisi nila ang ilang sinina ug misngigit silag kusog sa ilang kampo.

[15] ¹ Nadungog sa ubang diha sa kampo ang ilang pagbakho ug natingala sila.

² Gibati nila ang kalisang ug kabalaka ug nag-iyahay silag layas subay sa agianan padulong sa kabukiran ug kapatagan.

³ Nag sugod pag-ikyas ang nagkampo sa kabukiran libot sa Betulia ug gigukod sa mga Israelita. ⁴ Nagsugo og mga tawo si Ozias aron pahibaw-on ang Hoba, Koba ug

ang tibuok yuta sa Israel. Gipahibalo sila sa tanang nahitabo ug giaghat silang tanan nga gukoron ug bihagon ang kaaway. ⁵ Pagkadungog niini sa mga Israelita gisulong nila ang mga kaaway ug gigukod hangtod sa Hoba. Miabot usab ang taga Jerusalem, ingon man ang diha sa kabukiran kay nasayran nila ang nahitabo sa kampo sa ilang kaaway. Silang tanan naabtan sa taga Gilead ug taga Galilea. Gigungukod sila hangtod sa Damasco ug sa kasikbit nga yuta. ⁶ Ang taga Betulia usab nga nagpabilin misulong sa kampo sa taga Asiria. Gipanguha nila ang daghang bahandi. ⁷ Dihang namalik na ang mga Israelita gikan sa pagpamatay gisakmit nila ang nahiibilin. Nakailog usab og ubay-ubay ang katawhan gikan sa kabukiran ug kaumahan kay daghan kaayo ang ilang nakuha.

⁸ Pagkasayod sa pangulong pari nga si Yoakim ug sa konseho sa mga katigulangan sa Israel sa tanang mayayong butang nga gihimo sa Diyos alang sa Israel, nangadto sila. Nakig-kita usab sila kung Judit ug gipahalipayan siya. ⁹ Giduo nila si Judit, gipanalanginan ug giingnan:

“Ikaw ang garbo ug kalipay sa Jerusalem, ang kahimayaan sa Israel. Dungog ka sa atong katawhan.

¹⁰ Ikaw lang ang makahimo niining tanan. Nakahimo ka og mga dalayegon butang alang sa Israel. Ug gipanalanginan sa Diyos ang imong gibuhat. Panalanginan ka unta sa Diyos nga makagagahom sa tanan hangtod sa kahangtoran.” Ug mitubag ang tanan: “Amen.”

¹¹ Gisakmitan sa tibuok katawhan ang kampo sulod sa 30 ka adlaw. Gihatag nila kung Judit ang tolda ni Holopernes, lakip ang tanan niyang katre, imnanan ug uban pang kahimaman. Gikuha usab ni Judit kining tanan. Giandam niya ang iyang karwae ug gikarga ang tanang butang sa sakyanan.

¹² Nagdagan nga misugat kaniya ang tanang kababayahan sa Israel. Gipanalanginan siya ug ang pipila kanila naghimog koro aron manganta sa pagpasidungog kaniya. Nagkuha siyang mga sanga sa olibo ug gihatag sa kababayahan nga miuban niya.

¹³ Naghimo sila uban kaniya og mga koronang gikan sa dahon sa olibo. Unya, una siya ug gipangulohan niya ang mga babayeng nagsaway. Misunod ang kalalakin-an sa Israel nga nagdaglag mga espada

ug may gilukdong korona. Úg sa kusog nga tingog nag-awit og himno.¹⁴ Gikanta ni Judit ang usa ka awit sa pasalamat ug misabat, uban kaniya ang tibuok katawhan sa Israel.

Ang awit ni Judit

16¹ Nag-ingon si Judit: "Awiti og pagda-yeg ang akong Diyos, dinuyogan sa mga tamborin. Awiti og pasidungog ang Diyos sa duyog sa mga piyangpiyang. Paghimong kamo og salmo sa pagdayeg alang kaniya. Dayega ug himayaa ang iyang ngalan!² Ang Ginoo matuod nga Diyos. Siya ang nagmadaogon sa pagpakigubat, nagkampo taliwala sa iyang katawhan aron ilikay ako sa kamot nga naglutos nako.

³ Milugsong ang taga Asiria gikan sa amihanhan babin sa kabukiran. Miabot sila kuyog ang dili maihap nga kasundalohan, nasampungan ang sapa sa kadaghan sa mga sundalo. ⁴ Buot niyang sunogon ang akong yuta, patyon sa espada ang mga batan-ong lalaki, laglagon ang kabataan nga nagtotoy sa dughan, itugyan kanila ang mga kabataan aron ihawon ug bihagon ug lugoson ang batan-ong kababayahan.

⁵ Gipasibog ni Yahweh nga makagagahom ang mga sundalo pinaagi sa kamot sa usa ka babaye. ⁶ Ang ilang bayani wala mabuntog sa mga batan-ong sundalo. Wala siya patya sa mga anak sa higanti ni pukana sa mga gamhanang higanti. Apan si Judit nga anak ni Merari, tungod sa iyang kaanyag naugpuhan sa iyang gahom. Alang sa kagawasan sa gidaugdaog sa Israel ⁷ gibuto niya ang iyang sinina sa pagkabyuda, gipahumtan ang iyang nawong,

⁸ gibutangan og nindot nga laso ang iyang buhok ug gisul-ob ang sapot nga lino aron pagdani kaniya.

⁹ Nakahagit sa mga panan-aw sa heneral ang iyang sandalyas, ug ang iyang kaanyag nakabihag sa iyang kalag. Unya, ang espada miputol sa iyang liog.

¹⁰ Mikurog sa kahadlok ang mga Persiano sa iyang kaisog ug nasamok pag-ayo ang mga Medo sa iyang kamapangahanon.

¹¹ Úg misinggit sa kalipay ang katawhanhang dinaugdaog. Misinggit ang mga nangaluya kong katawhan, ug gikuyawan ang kaaway; gikusog ang ilang tingog ug sila nanglayas.

¹² Gipatay sila sa atong kabataan, ingon og mga puga, ug gilupig sila sa ilang pag-pakig-away sumala sa gihán-ay na sa Diyos.

¹³ Awitan ko og bag-ong awit ang akong Diyos. Yahweh, gamhanan ka ug mahimayaon, katingalahan ang imong kusog, dili ka gayod mabuntog!

¹⁴ Moalagad unta kanimo ang tanan nimong binuhat kay namulong ka man ug matuman ang tanan. Cipadala mo ang imong espiritu ug ang tanan natuman. Walay makasupak sa imong tingog.

¹⁵ Kay ang kabukiran ug ang katubigan mauyog hangtod sa ilang sukaranan. Mangatunaw ang mga bagtok nga kabatoaan sama sa talo sa imong atubangan, hinunoa, kaanunay mong gikaluy-an ang mga may kahadlok kanimo. ¹⁶ Dili pa igo aron mapahimuot kanimo ang kahumot sa mga sakripisyoso, ug mga halad-sinunog sa mananap nga pinatambok walay bili sa imong atubangan hinunoa, kadtong may kahadlok sa Diyos ikapasigarbo hangtod sa kahangtoran.

¹⁷ Alaot ang kanasoran nga makig-away sa akong katawhan. Silotan sila ni Yahweh nga Labing Gamhanan sa adlaw sa pagpanudy, pinaagi sa kalayo ug mga ulod nga mokutkot sa ilang lawas, magbakho ug mag-antos sila hangtod sa kahangtoran."

¹⁸ Pag-abot nila sa Jerusalem, mismiba sila sa Diyos. Dihang nahinlo na ang katawhan, nagdala sila sa ilang halad-sinunog, mga halad-kabubot-on ug mga gasa. ¹⁹ Gi-halad usab ni Judit kang Yahweh ang tanang kabitangan ni Holopernes nga gihatag kaniya sa mga tawo ug gihalad niya sa Diyos ang moskitero ni Holopernes nga iyang naukuha. ²⁰ Nagpabilin sa Jerusalem ang katawhan sulod sa tulo ka bulan sa ilang pagsaulog atubangan sa santwaryo ug miduyog kanila si Judit.

²¹ Dihang nahuman na ang pagsaulog namalik sila sa tagsa-tagsa nila ka pinuy-anan. Si Judit mibalik sa Betulia ug ang tanan niyang panahon gigahin alang sa mga buluhaton sa balay. Ang iyang kabantog nagpabilin sa tibuok Israel sa mga adlaw sa iyang kinabuhi. ²² Bisan og daghan ang gustong makigminyo kaniya, wala siyay gisugot sukad mamatay ug gikalibong ang iyang bana nga si Manases.

²³ Gitingob niya ang iyang katigulungan sa balay sa iyang bana ug gihatagan niya og kagawasan ang iyang sulugoon nga babaye. Namatay siya sa Betulia sa edad nga 105. Gilubong ang iyang lawas tupad sa iyang bana. ²⁴ Gikaguol sa tanang Israel ang iyang kamatayon. Nagbangotan sila sulod sa pito ka adlaw. Sa wala pa siya mamatay gibahinbahin niya ang iyang kabangan ingon man ang katigayonan sa iyang bana nga patay na, sa tanan niyang kaparyentian.

²⁵ Samtgant buhi pa si Judit ug sa dugay kaayong panahon human sa iyang kamatayon, wala nay misulay paghulga sa katawhan sa Israel.